



ADITON d.o.o. Banja Luka
Društvo za reviziju i poresko savjetovanje

**IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
UDRUŽENJA GRAĐANA
“BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA”
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH"
ZA 2013. GODINU**

– rukovodstvu Udruženja

B.Luka, maj 2014.g.

S A D R Ž A J

	Str
MIŠLJENJE REVIZORA	3
1 PRAVNI I DRUGI OSNOVI	17
2 OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU	18
3 POVEZANE STRANE	19
6 DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO	19
5 OSNOVI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE	20
6 NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE	22
7 POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE	29
8 NAKNADNI DOGAĐAJI	29
9 PORESKI RIZICI	29

Društvo za reviziju i poresko savjetovanje "ADITON" doo Banja Luka - Ul. V.Pelagića 24/26
Tel./faks.:+397 51 214-670 mobilni +387 65 522-723 ■ www.aditon.rs.ba ■ e-mail: aditon.doo@gmail.com
MBS 1-12461-00 ■ MBR 1954601 ■ JIB kod PU RS 4401613680003 ■ IB kod UIO 401613680003
Upisani i uplaćeni osnovni kapital 5.000 KM ■ Ž-R kod "NLB Razvojne banke" B.Luka br. 5620990001398361

MIŠLJENJE NEZAVISNOG REVIZORA

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH BANJA LUKA

- Rukovodstvu Udruženja

Uvod

Obavili smo reviziju priloženih finansijskih izvještaja Udruženja građana „Borba protiv korupcije“ - Transparency International BiH Banja Luka koji obuhvataju bilans stanja na dan 31. decembra 2013. godine, odgovarajući bilans uspjeha, izvještaj o tokovima gotovine i izvještaj o promjenama na kapitalu za godinu koja se završava na taj dan, kao i pregled značajnih računovodstvenih politika i napomena uz finansijske izvještaje.

Odgovornost rukovodstva za finansijske izvještaje

Za sastavljanje i objektivnu prezentaciju ovih finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno je rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija u skladu sa važećim zakonima Republike Srpske, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola relevantnih za pripremu finansijskih izvještaja koji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika, blagovremeno vršenje procjena imovine i kapitala, što je dio načela i principa sadržanih u Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Odgovornost rukovodstva podrazumijeva poštovanje važećih zakonskih propisa, uključujući zakone iz oblasti računovodstva, poreske i druge zakone relevantne za poslovanje Udruženja.

Rukovodstvo je odgovorno i za poštovanje internih odluka donesenih u skladu sa opštim aktom Udruženja, što uključuje obezbjeđivanje punog integriteta imovine.

Odgovornost revizora

Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje o priloženim finansijskim izvještajima na osnovu obavljene revizije. Reviziju smo obavili u skladu sa Međunarodnim standardima revizije i Zakonom o računovodstvu i reviziji Republike Srpske. Ovi standardi nalažu usaglašenost sa etičkim principima i da reviziju planiramo i obavimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže pogrešne informacije od materijalnog značaja.

Revizija uključuje sprovođenje postupaka u cilju pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i informacijama objelodanjenim u finansijskim izvještajima. Odabrani postupci su zasnovani na prosuđivanju revizora, uključujući procjenu rizika materijalno značajnih pogrešnih iskazivanja sadržanih u finansijskim izvještajima, nastalih usljed neregularnosti ili greške. Prilikom procjene ovih rizika, revizor razmatra interne kontrole koje su relevantne za sastavljanje i objektivnu prezentaciju finansijskih izvještaja, u cilju osmišljavanja najboljih mogućih revizorskih procedura, ali ne u cilju izražavanja mišljenja o efikasnosti sistema internih kontrola pravnog lica. Revizija, takođe, uključuje ocjenu primjenjenih računovodstvenih politika i vrednovanje značajnih procjena koje je izvršilo rukovodstvo, kao i ocjenu opšte prezentacije finansijskih izvještaja.

Smatramo da su revizorski dokazi koje smo pribavili dovoljni i odgovarajući i da obezbjeđuju razumnu osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

Pozitivno mišljenje

Po našem mišljenju, finansijski izvještaji koje je sačinila Uprava Udruženja prikazuju imovinsko i finansijsko stanje na dan 31. decembra 2013. godine i rezultate poslovanja za godinu koja se završava na taj dan, na fer i istinit način, u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Broj: 27/14

Banja Luka, 10.05.2014. god.

Ovlašćeni revizor:

Mr Duško Daničić _____

U propisanom roku nadležnoj Agenciji predate su standardne šeme finansijskih izvještaja i to:

BILANS STANJA

(Izveštaj o finansijskom položaju)
na dan 31.12.2013. godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine			Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
			Bruto	Ispravka vrijednosti	Neto (4-5)	
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA					
	A. STALNA IMOVINA					
	(002+008+015+021+030)	001	67.550	39.792	27.758	38.320
1	I NEMATERIJALNA ULAGANJA (003 do 007)	002	0	0		0
10	1. Ulaganja u razvoj	003				0
11	2. Koncesije, patenti, licence i ostala prava	004				
12	3. Goodwill	005				0
14	4. Ostala nematerijalna ulaganja	006				0
015 i 016	5. Avansi i nematerijalna ulaganja u pripremi	007				0
2	II NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I INVESTICIONE NEKRETNINE (009 do 014)	008	67.550	39.792	27.758	38.320
20	1. Zemljište	009				0
21	2. Građevinski objekti	010				0
22	3. Postrojenja i oprema	011	67.550	39.792	27.758	38.320
23	4. Investicione nekretnine	012				0
027 i 028	5. Avansi i nekretnine, postrojenja, oprema i investicione nekretnine u pripremi	013				0
29	6. Ulaganje na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	014				0
3	III BIOLOŠKA SREDSTVA I SREDSTVA KULTURE (016 do 020)	015	0	0		0
30	1. Šume	016				0
31	2. Višegodišnji zasadi	017				0
32	3. Osnovno stado	018				0
33	4. Sredstva kulture	019				0

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2013. GODINU

038 i 039	5. Avansi i biološka sredstva i sredstva kulture u pripremi	020				0
4	IV DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (022 do 029)	021	0	0		0
040, dio 049	1. Učešće u kapitalu zavisnih pravnih lica	022				0
041, dio 049	2. Učešće u kapitalu drugih pravnih lica	023				0
042, dio 049	3. Dugoročni krediti povezanim pravnim licima	024				0
043, dio 049	4. Dugoročni krediti u zemlji	025				0
044, dio 049	5. Dugoročni krediti u inostranstvu	026				0
045, dio 049	6. Finansijska sredstva raspoloživa za prodaju	027				0
046, dio 049	7. Finansijska sredstva koja se drže do roka dospijeca	028				0
048, dio 049	8. Ostali dugoročni finansijski plasmani	029				0
50	V ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	030				0
	B. TEKUĆA IMOVINA (032+039+060)	031	53.584	0	53.584	237.620
10 do 15	I ZALIHE, STALNA SREDSTVA I SREDSTVA OBUSTAVLJENOG POSLOVANJA NAMIJENJENA PRODAJI (033 do 038)	032	66	0	66	10
100 do 109	1. Zalihe materijala	033				0
110 do 112	2. Zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i nedovršenih usluga	034				0
120	3. Zalihe gotovih proizvoda	035				0
130 do 139	4. Zalihe robe	036				0
140 do 149	5. Stalna sredstva i sredstva obustavljenog poslovanja namijenjena prodaji	037				0
150 do 159	6. Dati avansi	038	66		66	66
	II KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA, PLASMANI I GOTOVINA (040+046+055+058+059)	039	53.518	0	53.518	237.610
20, 21, 22	1. Kratkoročna potraživanja (041 do 045)	040	4.271	0	4.271	4.217
200, dio 209	a) Kupci-povezana pravna lica	041				0
201, dio 209	b) Kupci u zemlji	042				0
202, dio 209	v) Kupci u inostranstvu	043				0
210 do 219	g) Potraživanja iz specifičnih poslova	044				0

220 do 229	d) Druga kratkoročna potraživanja	045	4.271		4.271	4.217
23	2. Kratkoročni finansijski plasmani (047 do 054)	046	0	0		0
230, dio 239	a) Kratkoročni krediti povezanim pravnim licima	047				0
231, dio 239	b) Kratkoročni krediti u zemlji	048				0
232, dio 239	v) Kratkoročni krediti u inostranstvu	049				0
233 i 234	g) Dio dugoročnih finansijskih plasmana koji dospijeva za naplatu u periodu do godinu dana	050				0
235, dio 239	d) Finansijska sredstva po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha namijenjena trgovanju	051				0
236, dio 239	đ) Finansijska sredstva označena po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	052				0
237	e) Okupljene sopstvene akcije i otkupljeni sopstveni udjeli namijenjeni prodaji ili poništavanju	053				0
238, dio 239	ž) Ostali kratkoročni plasmani	054				0
24	3. Gotovinski ekvivalenti i gotovina (056+057)	055	49.247	0	49.247	232.954
240	a) Gotovinski ekvivalenti – hartije od vrijednosti	056				0
241 do 249	b) Gotovina	057	49.247		49.247	232.954
270 od 279	4. Porez na dodatu vrijednost	058				0
280 do 289, osim 288	5. Aktivna vremenska razgraničenja	059	0		0	439
288	III ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	060				0
29	V. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	061				0
	G. POSLOVNA AKTIVA (001+031+061)	062	121.134	39.792	81.342	275.940
880 do 888	D. VANBILANSNA AKTIVA	063				0
	Đ. UKUPNA AKTIVA (062+063)	064	121.134	39.792	81.342	275.940

Grupa računa, račun	POZICIJA	Oznaka za AOP	Iznos na dan bilansa tekuće godine	Iznos na dan bilansa prethodne godine (početno stanje)
1	2	3	4	5
	PASIVA			
	A. KAPITAL (102-109+110+111+114+115-116+117-122)	101	0	0
30	I OSNOVNI KAPITAL (103 do 108)	102	0	0
300	1. Akcijski kapital	103		
302	2. Udjeli društva sa ograničenom odgovornošću	104		
303	3. Zadržani udjeli	105		
304	4. Ulozi	106		
305	5. Državni kapital	107		
306	6. Ostali osnovni kapital	108		
31	II UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	109		
320	III EMISIONA PREMIJA	110		
dio 32	IV REZERVE (112+113)	111	0	0
321	1. Zakonske rezerve	112		
322	2. Statutarne rezerve	113		
330, 331 i 334	V REVALORIZACIONE REZERVE	114		
332	VI NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	115		
333	VII NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU FINANSIJSKIH SREDSTAVA RASPOLOŽIVIH ZA PRODAJU	116		
34	VIII NERASPOREĐENI DOBITAK (118 do 121)	117	0	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	118		
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	119		
342	3. Neraspoređeni višak prihoda nad rashodima	120		
343	4. Neto prihod od samostalne djelatnosti	121		
35	IX. GUBITAK DO VISINE KAPITALA (123+124)	122	0	0
350	1. Gubitak ranijih godina	123		
351	2. Gubitak tekuće godine	124		
40	B. DUGOROČNA REZERVISANJA (126 do 131)	125	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	126		
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	127		
402	3. Rezervisanja za zadržane kaucije i depozite	128		
403	4. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	129		
404	5. Rezervisanja za naknade i beneficije zaposlenih	130		
405	6. Ostala dugoročna rezervisanja	131		

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2013. GODINU

	V. OBAVEZE (133+142)	132	81.342	275.940
41 osim 418	I DUGOROČNE OBAVEZE (134 do 141)	133		0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	134		
411	2. Obaveze prema povezanim pravnim licima	135		
412	3. Obaveze po emitovanim dugoročnim hartijama od vrijednosti	136		
413 i 414	4. Dugoročni krediti	137		
415 i 416	5. Dugoročne obaveze po finansijskom lizingu	138		
417	6. Dugoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	139		
418	7. Odložene poreske obaveze	140		
419	8. Ostale dugoročne obaveze	141		
42 do 48	II KRATKOROČNE OBAVEZE (143+148+153+154+155+156+157+158+159+160)	142	81.342	275.940
42	1. Kratkoročne finansijske obaveze (144 do 147)	143		0
420 do 423	a) Kratkoročni krediti i obaveze po emitovanim kratkoročnim hartijama od vrijednosti	144		
424 i 425	b) Dio dugoročnih finansijskih obaveza koji za plaćanje dospijeva u periodu do godinu dana	145		
426	v) Kratkoročne obaveze po fer vrijednosti kroz bilans uspjeha	146		
429	g) Ostale kratkoročne finansijske obaveze	147		
43	2. Obaveze iz poslovanja (149 do 152)	148	6.367	19.300
430	a) Primljeni avansi, depoziti i kaucije	149		
431	b) Dobavljači–povezana pravna lica	150		
432 i 433	v) Ostali dobavljači	151	6.367	19.300
439	g) Ostale obaveze iz poslovanja	152		
440 do 449	3. Obaveze iz specifičnih poslova	153		
450 do 458	4. Obaveze za zarade i naknade zarada	154	2.839	54
460 do 469	5. Druge obaveze	155	1.490	
470 do 479	6. Porez na dodatu vrijednost	156		
48 osim 481	7. Obaveze za ostale poreze, doprinose i druge dažbine	157	303	1.960
481	8. Obaveze za porez na dobitak	158		
49 osim 495	9. Pasivna vremenska razgraničenja	159	70.343	254.626
495	10. Odložene poreske obaveze	160		
	G. POSLOVNA PASIVA (101+125+132)	161	81.342	275.940
890 do 898	D. VANBILANSNA PASIVA	162		
	Đ. UKUPNA PASIVA (161+162)	163	81.342	275.940

Potisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srđan Blagovčanin

BILANS USPJEHA

(Izveštaj o ukupnom rezultatu u periodu)

od 01.01 do 31.12. 2013. godine

-u konvertibilnim markama-

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	Oznaka za AOP	I Z N O S	
			Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5
	A. POSLOVNI PRIHODI I RASHODI			
	I POSLOVNI PRIHODI (202+206+210+211-212+213-214+215)	201	573.657	665.141
60	1. Prihodi od prodaje robe (203 do 205)	202		
600	a) Prihodi od prodaje robe povezanim pravnim licima	203		
601	b) Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	204		
602	v) Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	205		
61	2. Prihodi od prodaje učinaka (207 do 209)	206		
610	a) Prihodi od prodaje učinaka povezanim pravnim licima	207		
611	b) Prihodi od prodaje učinaka na domaćem tržištu	208		
612	v) Prihodi od prodaje učinaka na inostranom tržištu	209		
62	3. Prihodi od aktiviranja ili potrošnje robe i učinaka	210		
630	4. Povećenje vrijednosti zaliha učinaka	211		
631	5. Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka	212		
640 i 641	6. Povećenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	213		
642 i 643	7. Smanjenje vrijednosti investicionih nekretnina i bioloških sredstava koja se ne amortizuju	214		
650 do 659	8. Ostali poslovni prihodi	215	573.657	665.141
	II POSLOVNI RASHODI (217+218+219+222+223+226+227+228)	216	570.236	667.961
500 do 502	1. Nabavna vrijednost prodane robe	217		
510 do 513	2. Troškovi materijala	218	27.439	31.521
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda (220+221)	219	268.963	283.317
520 i 521	a) Troškovi bruto zarada i bruto naknada zarada	220	223.325	236.481
522 i 529	b) Ostali lični rashodi	221	45.638	46.836
530 do 539	4. Troškovi proizvodnih usluga	222	76.414	143.431
54	5. Troškovi amortizacije i rezervisanja (224+225)	223	16.549	13.583
540	a) Troškovi amortizacije	224	10.417	10.133
541 do 549	b) Troškovi rezervisanja	225	6.132	3.450
55 osim	6. Nematerijalni troškovi (bez poreza i doprinosa)	226	179.714	195.656

IZVJEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" /
"TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2013. GODINU

555 i 556				
555	7. Troškovi poreza	227	246	302
556	8. Troškovi doprinosa	228	911	151
	B. POSLOVNI DOBITAK (201-216)	229	3.421	0
	V. POSLOVNI GUBITAK (216-201)	230	0	2.820
	G. FINANSIJSKI PRIHODI I RASHODI			
66	I FINANSIJSKI PRIHODI (232 do 237)	231	1.136	565
660	1. Finansijski prihodi od povezanih pravnih lica	232		
661	2. Prihodi od kamata	233		
662	3. Pozitivne kursne razlike	234	1.136	565
663	4. Prihodi od efekata valutne klauzule	235		
664	5. Prihodi od učešća u dobitku zajedničkih ulaganja	236		
669	6. Ostali finansijski prihodi	237		
56	II FINANSIJSKI RASHODI (239 do 243)	238	1.857	3
560	1. Finansijski rashodi po osnovu odnosa povezanih pravnih lica	239		
561	2. Rashodi kamata	240	5	3
562	3. Negativne kursne razlike	241	1.852	
563	4. Rashodi po osnovu valutne klauzule	242		
564	5. Ostali finansijski rashodi	243		
	D. DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (229+231-238) ili (231-238-230)	244	2.700	
	Đ. GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI (230+238-231) ili (238-229-231)	245	0	2.258
	E. OSTALI PRIHODI I RASHODI			
67	I OSTALI PRIHODI (247 do 256)	246	94	2.322
670	1. Dobici po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme	247		
671	2. Dobici po osnovu prodaje investicionih nekretnina	248		
672	3. Dobici po osnovu prodaje bioloških sredstava	249		
673	4. Dobici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	250		
674	5. Dobici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	251		
675	6. Dobici po osnovu prodaje materijala	252		
676	7. Viškovi, izuzimajući viškove zaliha učinaka	253		
677	8. Naplaćena otpisana potraživanja	254		
678	9. Prihodi po osnovu ugovorene zaštite od rizika, koji ne ispunjavaju uslove da se iskažu u okviru revalorizacionih rezervi	255		
679	10. Prihodi od smanjenja obaveza, ukidanja neiskorišćenih dugoročnih rezervisanja i ostali nepomenuti prihodi	256	94	2.322
57	II OSTALI RASHODI (258 do 267)	257	2.794	64
570	1. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja	258	2.584	

	nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja i opreme			
571	2. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja investicionih nekretnina	259		
572	3. Gubici po osnovu prodaje i rashodovanja bioloških sredstava	260		
573	4. Gubici po osnovu prodaje sredstava obustavljenog poslovanja	261		
574	5. Gubici po osnovu prodaje učešća u kapitalu i dugoročnih HOV	262		
575	6. Gubici po osnovu prodatog materijala	263		
576	7. Manjkovi, izuzimajući manjkove zaliha učinaka	264		
577	8. Rashodi po osnovu zaštite od rizika	265		
578	9. Rashodi po osnovu ispravke vrijednosti i otpisa potraživanja	266	106	
579	10. Rashodi po osnovu rashodovanja zaliha materijala i robe i ostali rashodi	267	104	64
	Ž. DOBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (246-257)	268	0	2.258
	Z. GUBITAK PO OSNOVU OSTALIH PRIHODA I RASHODA (257-246)	269	2.700	0
	I. PRIHODI I RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE			
68	I PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (271 do 279)	270	0	0
680	1. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nematerijalnih ulaganja	271		
681	2. Prihodi od usklađivanja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme	272		
682	3. Prihodi od usklađivanja vrijednosti investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	273		
683	4. Prihodi od usklađivanja vrijednosti bioloških sredstva za koje se obračunava amortizacija	274		
684	5. Prihodi od usklađivanja vrijednosti dugoročnih finansijskih plasmana i fin. sredstava raspoloživih za prodaju	275		
685	6. Prihodi od usklađivanja vrijednosti zaliha materijala i robe	276		
686	7. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kratkoročnih finansijskih plasmana	277		
687	8. Prihodi od usklađivanja vrijednosti kapitala	278		
689	9. Prihodi od usklađivanja vrijednosti ostale imovine	279		
58	II RASHODI OD USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (281 do 288)	280	0	0
580	1. Obevrjeđenje nematerijalnih ulaganja	281		
581	2. Obevrjeđenje nekretnina, postrojenja i opreme	282		
582	3. Obevrjeđenje investicionih nekretnina za koje se obračunava amortizacija	283		
583	4. Obevrjeđenje bioloških sredstva za koja se obračunava amortizacija	284		
584	5. Obevrjeđenje dugoročnih finansijskih plasmana i finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	285		
585	6. Obevrjeđenje zaliha materijala i robe	286		

586	7. Obezbvrjeđenje kratkoročnih finansijskih plasmana	287		
589	8. Obezbvrjeđenje ostale imovine	288		
	J. DOBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (270-280)	289	0	0
	K. GUBITAK PO OSNOVU USKLAĐIVANJA VRIJEDNOSTI IMOVINE (280-270)	290	0	0
690 i 691	L. Prihodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	291		
590 i 591	LJ. Rashodi po osnovu promjene računovodstvenih politika i ispravke grešaka iz ranijih godina	292		
	M. DOBITAK I GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA 1. Dobitak prije oporezivanja (244+268+289 +291-292-245-269-290)	293	0	0
	2. Gubitak prije oporezivanja (245+269+290+292-291-244-268-289)	294	0	0
721	N. TEKUĆI I ODLOŽENI POREZ NA DOBIT 1. Poreski rashodi perioda	295		
dio 722	2. Odloženi poreski rashodi perioda	296		
dio 722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	297		
	NJ. NETO DOBITAK I NETO GUBITAK PERIODA 1. Neto dobitak tekuće godine (293-294-295-296+297)	298	0	0
	2. Neto gubitak tekuće godine (294-293+295+296-297)	299	0	0
	UKUPNI PRIHODI (201+231+246+270+291)	300	574.887	668.028
	UKUPNI RASHODI (216+238+257+280+292)	301	574.887	668.028
723	O. Međuidivende i drugi vidovi raspodjele dobitka u toku perioda	302		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada većinskim vlasnicima	303		
	Dio neto dobitka/gubitka koji pripada manjinskim vlasnicima	304		
	Obična zarada po akciji	305		
	Razrijeđena zarada po akciji	306		
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu časova rada	307	9.33	10.17
	Prosječan broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca	308	9.38	10.15

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srđan Blagovčanin

BILANS TOKOVA GOTOVINE

(Izveštaj o tokovima gotovine)
za period od 01.01.2012. do 31.12.2013. godine

-u konvertibilnim markama-

Pozicija	Oznaka AOP-a	Iznos	
		Tekuća godina	Prethodna godina
2	3	4	5
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (302 do 304)	301	383.558	527.785
1. Prilivi od kupaca i primljeni avansi	302		
2. Prilivi od premija, subvencija, dotacija i sl.	303		
3. Ostali prilivi iz poslovnih aktivnosti	304	383.558	527.785
II. Odlivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (306 do 310)	305	564.827	641.776
1. Odlivi po osnovu isplata dobavljačima i dati avansi	306	296.556	358.100
2. Odlivi po osnovu isplata zarada, naknada zarada i ostalih ličnih rashoda	307	266.178	283.403
3. Odlivi po osnovu plaćenih kamata	308	2	3
4. Odlivi po osnovu poreza na dobit	309		
5. Ostali odlivi iz poslovnih aktivnosti	310	2.091	270
III. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (301-305)	311		
IV. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (305-301)	312	181.269	113.991
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA			0
I. Prilivi gotovine iz aktivnosti investiranja (314 do 319)	313		
1. Prilivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	314		
2. Prilivi po osnovu prodaje akcija i udjela	315		
3. Prilivi po osnovu prodaje nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	316		
4. Prilivi po osnovu kamata	317		
5. Prilivi od dividendi i učešća u dobitku	318		
6. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	319		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (321 do 324)	320	2.438	8.871
1. Odlivi po osnovu kratkoročnih finansijskih plasmana	321		
2. Odlivi po osnovu kupovine akcija i udjela	322		
3. Odlivi po osnovu kupovine nematerijalnih ulaganja, nekretnina, postrojenja, opreme, investicionih nekretnina i bioloških sredstava	323	2.438	8.871
4. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih finansijskih plasmana	324		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (313-320)	325		
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (320-313)	326	2.438	8.871
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (328 do 331)	327	0	0
1. Prilivi po osnovu povećanja osnovnog kapitala	328		
2. Prilivi po osnovu dugoročnih kredita	329		
3. Prilivi po osnovu kratkoročnih kredita	330		

4. Prilivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	331		
II. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (333 do 338)	332	0	0
1. Odlivi po osnovu otkupa sopstvenih akcija i udjela	333		
2. Odlivi po osnovu dugoročnih kredita	334		
3. Odlivi po osnovu kratkoročnih kredita	335		
4. Odlivi po osnovu finansijskog lizinga	336		
5. Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi	337		
6. Odlivi po osnovu ostalih dugoročnih i kratkoročnih obaveza	338		
III. Neto priliv gotovine iz aktivnost finansiranja (327-332)	339	0	0
IV. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (332-327)	340	0	0
G. UKUPNI PRILIVI GOTOVINE (301+313+327)	341	383.558	527.785
D. UKUPNI ODLIVI GOTOVINE (305+320+332)	342	567.265	650.647
Đ. NETO PRILIV GOTOVINE (341-342)	343		
E. NETO ODLIV GOTOVINE (342-341)	344	183.707	122.862
Ž. GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA	345	232.954	355.816
Z. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	346		
I. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE	347		
J. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (345+343-344+346-347)	348	49.247	232.954

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH"
Srđan Blagovčanin

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA NA KAPITALU

Za period koji se završava sa 31.12.2013. godine

Iznosi u KM

VRSTA PROMJENE U KAPITALU	DIO KAPITALA KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRIVREDNOG DRUŠTVA							UKUPNO	MANJINSKI INTERESI	UKUPNI KAPITAL
	Oznaka APD	Akcionarski i udjeli u društvu sa ograničenom odgovornošću	Revalorizacione rezerve (MRS 16, MRS 21 i MRS 38)	Neraspoređeni dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	Ostale rezerve (emisiona premija, zakonske i statutarne rezerve, zaštita gotovinskih tokova)	Akumulirani neraspoređeni dobitak / nepokriveni gubitak				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1. Stanje na dan 31.12.2010. god.	901	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Efekti promjena u računovod.polit.	902									
3. Efekti ispravke grešaka	903									
Ponovo iskazano stanje na dan 31.12.2010. odnosno 1.1.2011. g. (901 ± 902 ± 903)	904	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	905									
5. Nerealizovani dobiti/gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	906									
6. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	907									
7. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	908									
8. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	909									
9. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	910									
10. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	911									
11. Stanje na dan 31.12.2011. g. (904 ± 905 ± 906 ± 907 ± 908 ± 909-910 + 911)	912	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Efekti promjena u računov. politikama	913									
13. Efekti ispravke grešaka	914									
14. Ponovo iskazano stanje na dan 31.12. 2011. /1.1.2012. god. (912 ±913 ±914)	915									
15. Efekti revalorizacije materijalnih i nematerijalnih sredstava	916									
16. Nerealizovani dobiti / gubici po osnovu finansijskih sredstava raspoloživih za prodaju	917									
17. Kursne razlike nastale po osnovu preračunafinansijskih izvještaja u drugu funkcionalnu valutu	918									
18. Neto dobitak / gubitak perioda iskazan u bilansu uspjeha	919									
19. Neto dobitak / gubitak perioda priznati direktno u kapitalu	920									
20. Objavljene dividende i drugi vidovi raspodjele dobiti i pokriće gubitka	921									
21. Emisija akcionarskog kapitala i drugi vidovi povećanja ili smanjenje osnovnog kapitala	922									
Stanje na dan 31.12. 2012. g. (915 ± 916 ± 917 ± 918± 919 ± 920 - 921 + 922)		0	0	0	0	0	0	0	0	

Potpisao za UG "Borba protiv korupcije u BiH",
Srđan Blagovčanin

IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA UG "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" / "TRANSPARENCY INTERNATIONAL BiH" ZA 2013. GODINU

1. PRAVNI I DRUGI OSNOVI

Obavljanje ove revizije kao i odgovornost revizora i rukovodstva Udruženja, definisani su Ugovorom o obavljanju poslova revizije koji je zaključen između Udruženja građana "Borba protiv korupcije – Bosna i Hercegovina" / "Transparency international BiH" Banja Luka i Društva za reviziju i poresko savjetovanje "Aditon" doo Banja Luka.

Kako je uređeno Međunarodnim revizorskim standardima, prije otpočinjanja poslova revizije imali smo obavezu da se upoznamo sa osnovnim finansijskim pokazateljima značajnim za ukupne aktivnosti u godini za koju su sačinjeni finansijski izvještaji koji su predmet revizije, te sa promjenama u organizaciji, rukovođenju, finansiranju i osnovnim ciljevima Udruženja, ako ih je bilo. Takođe, morali smo da se upoznamo i sa osnovnim vrstama troškova koji su odobreni od strane nosioca finansiranja projekata i lica (projekt menadžera) kojima je povjerena njihova realizacija.

Navedene radnje angažovani revizor preuzima da bi mogao pravilno da planira neophodno vrijeme za provođenje revizije.

Poslovi revizije obuhvataju ocjenu informacija o poslovanju Udruženja sadržanih u obrascima finansijskih izvještaja koji su dostavljeni nadležnoj Agenciji.

Poštujući principe važeće profesionalne regulative, opšteprihvaćena pravila i Ugovor, reviziju smo obavezni izvršiti u skladu sa Međunarodnim standardima revizije, tako da sve poslove planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se u razumnoj mjeri uvjerimo da finansijski izvještaji ne sadrže materijalno značajne greške.

Uvažavajući prirodu posla koje Udruženje obavlja i druga ograničenja postoji određeni neizbježni rizik da neka materijalno značajna greška ostane neotkrivena. Taj rizik je primjenom standardizovanih metoda uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka, po našem uvjerenju sveden na razumnu i dopustivu mjeru.

Želimo naglasiti da je za sastavljanje finansijskih izvještaja, uključujući i njihovo adekvatno i blagovremeno objavljivanje, odgovorno rukovodstvo Udruženja. Ovo podrazumijeva ustrojavanje i vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, uspostavljanje i funkcionisanje internih kontrola, izbor i primjenu odgovarajućih računovodstvenih postupaka, te obezbjeđivanje pune zaštite materijalne imovine Udruženja i donatora.

Tokom revizije od rukovodstva nisu zahtijevana dodatna pojašnjenja u pisanom obliku u vezi objavljenih podataka iz finansijskih izvještaja, već su se na sva pitanja pojašnjenja dobila u usmenom razgovoru, bilo sa nosiocima pojedinih projekata, bilo od lica kojima je povjereno vođenje knjigovodstvenih evidencija.

Kako smo obavili reviziju finansijskih izvještaja i za godinu koja je prethodila godini za koju se revizija vrši, otklonjena su i pitanja u vezi početnih stanja, čime je i postupak revizije otpočet u skladu sa važećim postupcima koji se tiču rada revizora u kontinuitetu, tj. u više izvještajnih perioda.

Nakon izvršene revizije, pored revizorskog mišljenja, kako smo se i obavezali, sačinili smo Izvještaj o izvršenoj reviziji u kojem se, pored prikaza opštih informacija o osnivanju, organizaciji i osnovnim poslovnim ciljevima Udruženja, šire obrazlažu razlozi kojim smo se rukovodili prilikom izražavanja našeg mišljenja.

Kao dio procesa revizije, zahtijevali smo od rukovodstva pismenu potvrdu izjava koje su nam date u vezi sa revizijom.

Angažman je podrazumijevao uspostavljanje odgovarajuće saradnje sa angažovanim profesionalnim računovođom, što smo po našem uvjerenju u profesionalnom smislu i ostvarili.

2. OPŠTI PODACI O UDRUŽENJU

Kao nevladina organizacija "Transparency International BiH" upisan je u registar udruženja građana kod Osnovnog suda u Banjaluci dana 28.03.2001. godine pod brojem Rg-23/01 sa nazivom:

UDRUŽENJE GRAĐANA "BORBA PROTIV KORUPCIJE – BOSNA I HERCEGOVINA" odnosno "**Transparency International BiH**".

Prema Statutu osnovni ciljevi i zadaci Udruženja su:

- organizovanje stručnih seminara, okruglih stolova i drugih oblika javnih rasprava i obuke;
- prikupljanje podataka o iskustvima suzbijanja korupcije;
- pripremanje prijedloga propisa i drugih dokumenata;
- širenje informacija o djelovanju udruženja putem štampanih, informativnih i drugih medija;
- obrada podataka o korupciji;
- prikupljanje i javno objavljivanje podataka o korupciji;
- saradnja sa srodnim institucijama u zemlji i inostranstvu;
- drugi oblici stručnog i savjetodavnog djelovanja.

U odgovarajući registar, kao lice ovlašćeno za zastupanje i predstavljanje Udruženja u godini za koju je izvršena revizija finansijskih izvještaja, upisan je:

- Emir Đikić, predsjedavajući Odbora direktora

Kao lice koje je takođe suodgovorno za zakonitost i pravilnost poslovanja Udruženja u skladu sa Statutom je i

- Srđan Blagovčanin, izvršni direktor

Vođenje knjigovodstvenih evidencija, prema Ugovoru, povjereno je Agenciji za vođenje poslovnih evidencija „Libra”, čiji je vlasnik profesionalni računovođa Jadranka Volak diplomirani ekonomista, sa licencom sertifikovanog računovođe. Ovo lice se smatra odgovornim za uredno i ažurno vođenje propisanih poslovnih evidencija.

Originalna knjigovodstvena dokumentacija o poslovnim događajima koji su predmet ove revizije nalazi se u Udruženju, s tim da se kopije knjigovodstvenih i finansijskih dokumenata prosljeđuju angažovanoj knjigovodstvenoj agenciji.

Svoje finansijsko poslovanje u konvertibilnim markama "Transparency International BiH" obavlja preko transakcionog računa otvorenog kod "Nove banke" Filijala Banja Luka broj 555-007-00006307-57, dok se devizna plaćanja obavljaju preko računa otvorenog kod iste banke broj 555-00700000000-63 sa matičnim brojem 01943740 i internom šifrom 006307.

Pored osnovnog računa Udruženje je otvorilo i podračune na kojima se prati priliv i odliv sredstava po pojedinačnim projektima.

Udruženje je registrovano i u Poreskoj upravi sa poreskim brojem: 4401564530009.

3. POVEZANE STRANE

Prema Međunarodnom standardu revizije br. 550 – Povezani subjekti, revizor treba da obavi postupke koji su osmišljeni tako da se uz pomoć njih pribavi zadovoljavajući revizijski dokaz u vezi sa identifikacijom i objelodanjivanjem povezanih subjekata od strane rukovodstva i efektima poslovnih događaja s povezanim subjektima koji su od materijalnog značaja za finansijske izvještaje.

Rukovodstvo je odgovorno za identifikovanje i objelodanjivanje povezanih subjekata i poslovnih događaja s tim subjektima. Ta odgovornost odnosi se na obavezu rukovodstva da primjenjuje odgovarajući računovodstveni sistem i kontrole radi obezbjeđenja odgovarajućeg identifikovanja poslovnih događaja s povezanim subjektima u računovodstvenim evidencijama i njihovog objelodanjivanja u finansijskim izvještajima.

Na osnovu provedenih standardnih procedura i upita rukovodstvu Udruženja, nije se moglo steći saznanje o postojanju povezanih subjekata ili sukoba interesa.

4. DOKUMENTACIJA I RAČUNOVODSTVO

Sva dokumentacija koja je predočena revizoru, a koja se odnosi na poslovanje u 2013. godini, uredno je numerisana sa oznakom projekta i rednim brojem računa, što je provjereno kod lica zaduženih za pojedine projekte Udruženja i lica koje je u koncelariji odgovorno za finansije i evidencije.

Dokumentacija je u sjedištu Udruženja odložena po projektima, hronološki i po mjesecima, dok je u računovodstvu to učinjeno po vrstama poslovnih događaja - ulazni računi vezani za realizovane troškove, ugovori o obavljanju posebnih poslova i autorskih angažmana od strane zaposlenih i spoljnih saradnika, izvještaji poslovne banke o prometu žiro računa u KM i deviznog računa kao izvorni dokumenti, te interno sačinjene isprave kao što su obračuni plata, blagajnička dokumentacija i dr.

Arhiviranje dokumentacije uređeno je na način kako to zahtijevaju standardi i računovodstvena pravila.

Računovodstvo se vodi automatskom obradom podataka korišćenjem odgovarajućeg računarskog programa. Evidentiranje poslovnih promjena vrši se u okviru propisanog kontnog okvira.

5. OSNOVI ZA SASTAVLJANJE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA I RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

5.1. Popis imovine, potraživanja i obaveza

U skladu sa osnovnim načelima iz Okvira za sačinjavanje i prezentaciju finansijskih izvještaja Međunarodnih računovodstvenih standarda i MRS 1 – Prezentacija finansijskih izvještaja, svako lice koje ima obavezu da svoje evidencije vodi sistemom dvojnog knjigovodstva ima obavezu da najmanje jednom godišnje izvrši sravnjenje stvarnog i knjigovodstvenog stanja, tj. obavezu da izvrši cjeloviti popis imovine, potraživanja i obaveza. Kada su u pitanju udruženja i organizacije, u koju grupu se ubraja i Transparency International, tada se poslovi popisa svode na popisivanje materijalnih sredstava (kancelarijske i računarske opreme), novčanih sredstava, poreskih i obaveza prema zaposlenima, te poslovnim partnerima. Popis je izvršen u svemu u skladu sa uobičajenim pravilima iz Standarda uz sačinjavanje odgovarajućeg elaborata. Viškovi/manjkovi stalne imovine i inventara nisu utvrđeni.

Elaborat o izvršenom popisu je sačinjen u skladu sa obavezama koje je popisna komisija preuzela. U elaboratu se detaljno navode pozicije imovine, potraživanja i obaveza.

5.2. Osnov za priznavanje poslovnih promjena

Nematerijalna ulaganja i oprema

Nematerijalna ulaganja i oprema iskazuju se po osnovnom postupku, tj. istorijskoj vrijednosti, a to je nabavna vrijednost prema fakturi dobavljača, uvećana za zavisne troškove nabavke te umanjena za akumuliranu amortizaciju i akumulirane gubitke.

Amortizacija

Obračun amortizacije opreme i druge imovine čija se vrijednost umanjuje protekom vremena korištenja, vrši se po linearnoj metodi u procijenjenom vijeku trajanja i u skladu sa amortizacionim stopama iz Zakona o porezu na dobit.

Potraživanja

Potraživanja se priznaju po nominalnoj vrijednosti. Na dan bilansa vrši se procjena naplativosti potraživanja. Procjenjivanje potraživanja se vrši indirektno putem ispravke vrijedosti, za iznos potraživanja za koji postoji mogućnost da se naplati u nekom budućem vremenu, a direktno ako je nemogućnost naplate izvjesna i dokumentovana.

Gotovina i gotovinski ekvivalenti

Gotovina i gotovinski ekvivalenti iskazani su po nominalnoj vrijednosti izraženoj u konvertibilnim markama, a na osnovu stvarnog stanja utvrđenog popisom.

Obaveze

Obaveze su iskazane u visini nominalne vrijednosti proistekle iz odgovarajuće poslovne transakcije, ugovora, propisa koji određuju poreske obaveze i dr., a u visini očekivane isplate po tom osnovu.

Obaveza je kratkoročna ako dospijeva za izmirenje do jedne godine, odnosno dugoročna ako dospijeva za izmirenje preko jedne godine od dana nastanka, odnosno od dana bilansiranja.

Prihodi

Prihodi se priznaju po fer vrijednosti. To se vezuje za porast sredstva ili smanje obaveze. Kada je to ugovorom sa donatorima određeno, prihodi se priznaju u visini odobrenih troškova, a vezano za realizaciju projekata čiju je realizaciju Udruženje preuzelo. Kako Udruženje ne obavlja privrednu djelatnost, niti naplaćuje članske doprinose, prihodi se vezuju za odobreni i realizovani budžet, u skladu sa ugovorima koji su zaključeni sa donatorom (donatorima).

Kamate se priznaju u prihode srazmjerno vremenu korištenja sredstva od strane dužnika, a u skladu sa ugovorom ili zakonom.

Rashodi

Rashod se priznaje odmah u obračunskom periodu kada izdatak ne ostvaruje buduće ekonomske koristi, ili kada je nastala obaveza, a nema uslova da se prizna kao imovinska pozicija. Svi rashodi koji se odnose na obračunski period obuhvaćeni su u finansijskim izvještajima.

5.3. Dokumentacija i knjigovodstvene isprave

Pregledom odgovarajućeg reprezentativnog uzorka dokumenata, njihove formalne i računске tačnosti, valjanosti poslovnog događaja, priznavanja i prezentacije u knjigovodstvu, nismo naišli na pitanja koja bi nam ukazivala na nevjerodostojnost, netačnost ili nelegitimnost poslovnih događaja i dokumenata.

Takođe, analitičkim procedurama smo se dodatno uvjerali u ispravnost naših stajališta da u pregledanoj dokumentaciji nema potvrde da su se priznali poslovni događaji koji se eventualno ne bi ticali Transparency International, odnosno lica sa stalnim angažmanom ili zaposlenjem u Udruženju, osim računa za električnu i toplotnu energiju, plin i fiksni telefon, koji su glasili na lica od kojih je zakupljen poslovni prostor u B.Luci i Sarajevu. Ovakvi aranžmani se preciziraju odgovarajućim ugovornim odnosom.

Međutim, s obzirom na naimenovanje računa na fizička lica, a ne na Transparency International, moguć je poseban odnos poreskih organa prema ovim isplatama jer bi se ta plaćanja mogla uzeti kao namirenje ličnih rashoda trećih lica. Ova pitanja su prvenstveno pravne prirode, o čemu je u usmenom razgovoru upoznata i uprava Udruženja.

Nakon statističkog uzorkovanja, inspekcije i analitičkih postupaka koji su provedeni za pojedine stavke objelodanjenih rashoda (primanja koordinatorâ projekta i spoljnih saradnika, nabavka računarske opreme, obaveza i plaćanja najamnine, režijskih troškova i dr.), uvjerali smo se da u dokumentaciji postoje isprave o objelodanjenim troškovima, nabavkama opreme i inventara odnosno obavezama.

6. NAPOMENE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

Ovjereni i potpisani obrasci standardnih šema finansijskih izvještaja koji se odnose na poslovnu 2013. godinu dostavljeni su u zakonom propisanom roku instituciji određenoj da u ime Poreskog organa prima i vrši obradu dostavljenih finansijskih izvještaja.

Sugestije koje će se prezentovati ne sadrže imperativni stav o pogreškama ili materijalno značajnim nedosljednostima u primjeni računovodstvenih propisa, nego se daju sa svrhom da finansijsko izvještavanje bude potpuno usklađeno sa standardima koji se mogu koristiti kod udruženja i fondacija koje osnivaju građani, a finansiraju se iz dotacija, članarina, nepovratnih sredstava i drugih izvora, bez obavljanja profitnih aktivnosti.

U nastavku se daju osnovni komentari i naša zapažanja u vezi nekih od bitnih bilansnih pozicija prihoda, rashoda, imovine i obaveza.

BILANS STANJA
(SKRAĆENA ŠEMA)
na dan 31.12.2013. godine

u KM

POZICIJA	Broj note	Iznos tekuće godine			Iznos preth. god.(poč.st.)
		Bruto	Ispravka	Neto	
1.	2.	3.	4.	5.	6
A. SREDSTVA		121.134	39.792	81.342	275.940
I STALNA SREDSTVA		67.550	39.792	27.758	38.320
Nekretnine, postrojenja i oprema	1	67.550	39.792	27.758	38.320
Bilološka imovina		0	0	0	0
Goodwill		0	0	0	0
Ostala nematerijalna sredstva (istraživanje i razvoj, patenti, licencije, avansi i dr.)		0	0	0	0
Ulaganja u pridružena pravna lica		0	0	0	0
Ostali dugoročni plasmani		0	0	0	0
Odložena poreska sredstva		0	0	0	0
II TEKUĆA SREDSTVA		53.584	0	53.584	237.620
Zalihe		0	0	0	0
Dati avansi	2	66	0	66	10
Potraživanja od prodaje		0	0	0	0
Druga potraživanja	3	4.271	0	4.271	4.217
Kratkoročni finansijski plasmani		0	0	0	0
Gotovina i ekvivalenti gotovine	4	49.247	0	49.247	232.954
Aktivna vremenska razgraničenja		0	0	0	439
B IZVORI SREDSTAVA		81.342	0	81.342	275.940
I. KAPITAL KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PREDUZEĆA		0	0	0	0
Osnovni kapital		0		0	0
Upisani a neuplaćeni kapital		0		0	0
Ostali kapital (emisiona premija)		0		0	0
Rezerve (ukupno)		0		0	0
Dobit(ukupno)		0		0	0
Gubitak (ukupno)		0		0	0
II. MANJINSKI INTERESI		0		0	
III. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE		0		0	0
Dugoročna rezervisanja		0		0	0
Dugoročni krediti i dugoroč.lizing		0		0	0
Odložene poreske obaveze		0		0	0
Ostale dugoročne obaveze		0		0	0
IV. KRATKOROČNE OBAVEZE	5	81.342	0	81.342	275.940
Kratkoročni krediti i druge kratkoročne fin.obaveze					0
Obaveze prema dobavljačima		6.367	0	6.367	19.300
Obaveze za zarade		2.839	0	2.839	54
Obaveze za PDV					0
Obaveze za ostale poreze i doprinose		303	0	303	1.960
Pasivna vremenska razgraničenja		70.343	0	70.343	254.626
Odložene poreske obaveze					0
Ostale kratkoročne obaveze		1.490	0	1.490	0

BILANS USPJEHA
(SKRAĆENA ŠEMA)
za.2013. godinu

u KM

P O Z I C I J A	Broj note	I Z N O S	
		Tekuća 2012. godina	Prethodna god.
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI	6	573.657	665.141
Prihodi od prodaje		0	0
Ostali poslovni prihodi		573.657	665.141
Aktiviranje učinaka i promjena vrijednosti zaliha učinaka		0	0
POSLOVNI RASHODI	7	570.236	667.961
Nabavna vrijednost prodane robe			0
Troškovi materijala		27.439	31.521
Troškovi zarada naknada zarada i ostali lični rashodi		268.963	283.317
Troškovi proizvodnih usluga		76.414	143.431
Troškovi amortizacije		16.549	13.583
Nematerijalni troškovi		179.714	195.656
Troškovi poreza i doprinosa		1.157	453
Ostali poslovni rashodi		45.638	46.836
POSLOVNI DOBITAK		3.421	0
POSLOVNI GUBITAK		0	2.820
Finansijski prihodi	8	1.136	565
Finansijski rashodi	8a	1.857	3
DOBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		2.700	0
GUBITAK REDOVNE AKTIVNOSTI		0	2.258
Ostali prihodi	9	94	2.322
Ostali rashodi	9a	2.794	64
Prihodi od usklađivanja vrij.inovine			0
Rashodi od usklađivanja vrij.inovine		0	0
Prihodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške		0	0
Rashodi po osnovu promjena rač.politika i ispravke poč.greške		0	0
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		0	0
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		0	0
Porez na dobit			
NETO DOBIT PERIODA	10	0	0
GUBITAK PERIODA		0	0

Napomena br. 1 – Stalna imovina

U 2013. godini Udruženje je u nabavku opreme uložilo iznos 2.438 KM i to su kapitalni izdaci koji su prihvaćeni od strane donatora. Evidentiranje nabavki izvršeno je na osnovu računa dobavljača.

Amortizacija je obračunata na iznos nabavne vrijednosti opreme i inventara, a prema stopama iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

Nabavke uređaja manje vrijednosti evidentirane su na odgovarajućem računu stalne imovine. Nabavna vrijednost sitnog inventara priznata je kao rashod u godini nabavke, što je u skladu sa politikom priznavanja rashoda sitnog inventara u 100 % iznosu.

Na prijedlog Komisije za popis izvršeno je rashodovanje opreme ukupne nabavne vrijednosti 47.742 KM i sadašnje vrijednosti 2.584 KM.

Napomena br. 2 – Dati avansi

Pozicija datih avansa u iznosu od 66 KM se odnosi na više plaćene troškove električne energije.

Napomena br. 3 – Kratkoročna potraživanja

Pozicija potraživanja u najvećem dijelu se odnosi na dugovna salda poreza koji su plaćeni na osnovicu za autorska djela koja nije bila umanjena za normirane troškove, što je utvrđeno sravnjenjem poreskih kartica i poreskih prijava koje je Udruženje dostavilo u područnu jedinicu PU RS.

Ova potraživanja su kako slijedi:

- potraživanja za doprinose na lična primanja 112 KM
- potraživanja za doprinose na isplate autorskih honorara 482 KM
- potraživanja za doprinose na isplate volonteru 166 KM
- potraživanja za porez na dohodak na isplate autorskih honorara i porez na prihod od kapitala 3.511 KM

Napomena br. 4 – Gotovina i ekvivalenti gotovine

Gotovinu čine:

OPIS	IZNOS
Novčana sredstva kod Nova banka ad	28.007
Novčana sredstva kod Nova banka ad – devizni račun	21.216
Novčana sredstva u blagajni	24
UKUPNO	49.247

Napomena br. 5 – Kratkoročne obaveze

Kratkoročne obaveze su prikazane kako slijedi:

OPIS	IZNOS
Dobavljači	6.367
Obaveze za zarade i naknade zarada	2.839
Obaveze za ostale poreze	303
Druge obaveze	1.490
Pasivna vremenska razgraničenja	70.343
UKUPNO	81.342

Obaveze prema dobavljačima iskazane u ukupnom iznosu od 6.367 KM se odnose na obaveze za isporučene struju, vodu, grijanje, telefon, internet i druge slične usluge i to po zaprimljenim decembarskim fakturama, kao i na obaveze prema drugim dobavljačima za isporučena dobra i usluge koji su vezani za realizaciju projekata.

Obaveze za zarade u iznosu od 2.839 KM se odnose na dio bruto plata iz decembra 2013.

Obaveze za ostale poreze u iznosu od 303 KM se odnose na obaveze za naknadu za vode 96 KM, naknadu za zapošljavanje invalida 25 KM, obaveze za porez na naknadu volonteru 26 KM i obaveze za porez na isplate autorskih honorara 156 KM.

Druge obaveze u iznosu od 1.490 KM se odnose na obaveze za naknade o autorskom djelu.

Nakon umanjenja odobrenih sredstava za realizovane i priznate troškove i amortizaciju koja se odnosi na stalnu imovinu, saglasno usvojenim budžetima i tempu realizacije programa aktivnosti, kao najznačajnija stavka na strani izvora finansiranja pojavljuju se neiskorišćena sredstva donatora, tako da se pozicija primljeni avansi formira kao obaveza prema finansijerima pojedinih projekata (Sekretarijat TI, EU, Centri civilnih inicijativa, Kanadska vlada, Američka ambasada, donatori iz Norveške i Nizozemske i dr.). Ukupno se na k. 493 – Primljene (neutrošene) donacije evidentira saldo od 70.343 KM.

Napomena br. 6 – Poslovni prihodi

Skoro jedini izvor finansiranja iz kojega se formira prihod kancelarije TI, jesu sredstva donatora i finansijera pojedinih projekata.

U nastavku se daje pregled projekata, sa internim oznakama, a koji su realizovani ili djelomično realizovani u godini za koju se revizija vrši:

- „Studija sistema nacionalnog integriteta u Bosni i Hercegovini“
- „Monitoring sprovođenja strategija za borbu protiv korupcije i antikorupcijskih reformi u BiH“
- Monitoring and Advocacy for Good Governance in BiH municipalities (MAGG)
- Advocacy and Legal Advice Centres in SEE – Empowering citizens to stand up to corruption
- „Time to wake up Bosnia and Herzegovina“
- „Support to Advocacy and Legal Advice Centre" i dr.

Iskorišćenost sredstava prati dinamiku odobrenog budžeta i priznatih rashoda.

Treba napomenuti da se prihodi u 2013. godini vezuju i za realizaciju dijela projekata koji nisu okončani u 2012. godini, ali je priznat i dio prihoda za projekte koji se nastavljaju realizovati u tekućoj 2014. godini.

Napomena br. 7 – Poslovni rashodi

OPIS	IZNOS
Troškovi ostalog materijala i goriva	27.439
Troškovi bruto zarada i naknada zarada	268.963
Troškovi proizvodnih usluga	76.414
Troškovi amortizacije	10.417
Nematerijalni troškovi	179.714
Troškovi poreza i doprinosa	1.157
Troškovi rezervisanja	6.132
UKUPNO:	570.236

Troškovi materijala su vezani za priznate rashode kancelarijskog materijala, sredstava za održavanje higijene i drugog potrošnog materijala koji se koristi u redovnim aktivnostima kancelarije, kao i troškove goriva za putničko vozilo. Evidentiranje ovih rashoda vrši se na osnovu pojedinačnih računa dobavljača.

U troškove energije svrstavaju se rashodi evidentirani na osnovu računa elektrodistributivnog preduzeća o utoršenoj električnoj energiji, gradske toplane o utrošku toplotne energije kao i računa o utrošku plina. Kako je već pomenuto, kada su

ovi troškovi u pitanju, zbog činjenice da se isti vezuju za vlasnike prostora koje Udruženje koristi, računi za ove izdatke glase na fizička lica, a ne na TI.

Plate i naknade plata kao i druga lična primanja obračunata su u skladu sa ugovorom o zapošljavanju i važećim propisima koji uređuju obaveze po osnovu poreza i doprinosa. Na osnovu tako utvrđenih obaveza izvršeno je zaduženje troškova poslovanja.

Troškovi proizvodnih usluga se odnose na telekomunikacione, transportne, troškove zakupa poslovnih prostorija, opravke i održavanja opreme i druge imovine Udruženja.

Troškovi amortizacije su obračunati na nabavnu vrijednost osnovnih sredstava prema stopama amortizacije iz Nomenklature sredstava koja se amortizuju.

Kao materijalno značajni nematerijalni troškovi pojavljuju se rashodi promocije ukupnog rada TI kao i troškovi javne kampanje u sredstvima informisanja (dnevne i periodične novine i dr.), naknade za autorska prava, a slijede troškovi promocije i javne kampanje. Značajni su takođe i troškovi zakupa, naknada u vezi službenih putovanja (smještaj i putni troškovi), troškovi platnog prometa, administrativnih i sudskih taksa i dr.

Svaku isplatu autorskog honorara prati ugovor zaključen između TI i autora, bilo da je to lice zaposleno u kancelariji ili je vanjski saradnik.

Troškovi poreza i doprinosa čine troškovi naknade za korištenje voda, naknade koja se plaća prilikom registracije vozila, doprinosi na isplate volonteru, doprinos za zapošljavanje i profesionalnu rehabilitaciju invalida i drugi porezi.

Troškovi rezervisanja u iznosu od 6.132 KM se odnose na rezervisanja za troškve u periodu do godine dana po osnovu pretplata za službena glasila i stručne časopise, dnevne novine, usluge revizije i prevoda i sl.

Napomena br. 8 i 8 a - Finansijski prihodi i Finansijski rashodi

Finansijske prihode čine prihodi po osnovu pozitivnih kursnih razlika i iskazani su u iznosu od 1.857 KM.

Finansijske rashode čine rashodi kamata (5 KM) i negativne kursne razlike (1.852 KM).

Napomena br. 9 i 9 a - Ostali prihodi i Ostali rashodi

Ostale prihode u ukupnom iznosu od 94 KM čine prihodi po osnovu smanjenja i otpisa poreskih i drugih obaveza.

Ostale rashode u ukupnom iznosu od 2.794 KM odnose se na gubitke po osnovu rashoda opreme u iznosu od 2.584 KM, rashode po osnovu otpisa potraživanja u iznosu od 106 KM i ostale rashode u iznosu od 104 KM.

Napomena br. 10 - Poslovni rezultat - višak/manjak prihoda nad rashodima

Neprofitni karakter Udruženja uslovljava da se prihodi priznaju samo u visini rashoda koje je donator i davalac finansijskih sredstava predvidio u odobrenom budžetu za kalendarsku godinu ili njen dio. Pravljanje primljenih sredstava vrši se po svakom projektu, a godišnji prihodi se priznaju samo u visini odobrenih rashoda, uz toleranciju koja je unaprijed definisana. Na ovaj način se vrši izravnjanje prihoda i rashoda, tako da se višak prihoda nad rashodima ne iskazuje.

7. POTENCIJALNA SREDSTVA I OBAVEZE

Zaključno sa 31.12.2013. godine, Udruženje nije imalo pokrenutih sudskih sporova ni kao tužitelj ni kao tuženi, niti smo stekli saznanja o postojanju potencijalnih sredstava i obaveza po bilo kom osnovu.

8. NAKNADNI DOGAĐAJI

Poslije dana bilansa nije bilo događaja koji bi na drugačiji način odslikavali imovnski i prinosni položaj Udruženja odnosno pozicije prikazane u finansijskim izvještajima sačinjenih za 2013. godinu koji su predati nadležnoj Agenciji.

9. PORESKI RIZICI

Poreski sistem Republike Srpske i Bosne i Hercegovine uređen je na osnovu principa da se indirektni porezi (carina, akciza, PDV i putarine) uređuju na nivou BiH, dok se svi ostali porezi (porez na dobit, dohodak građana, imovinu, takse, naknade), kao i doprinosi socijalnog osiguranja, uvode na entitetskom nivou. Za poreske obveznike veliki problem predstavlja česta izmjena zakona kao i podzakonskih akata koji uređuju oblast poreza, za razliku od većine razvijenijih tržišnih privreda koje imaju stabilan poreski sistem.

Kada je praktična primjena poreskih zakona u pitanju često postoje razlike u mišljenju između pojedinih nadležnih državnih organa vezano za pravnu interpretaciju pojedinih zakonskih odredbi. Ove pojave mogu dovesti do neizvjesnosti. U nekim slučajevima po istom poreskom pitanju se javlja zakonska nadležnost više inspekcijских organa (npr. spoljnotrgovinski promet, pitanja carina i devizne kontrole).

Tumačenje poreskih zakona od strane poreskih vlasti u odnosu na transakcije i aktivnosti Preduzeća mogu se razlikovati od tumačenja rukovodstva. Kao rezultat drugačijeg tumačenja i primjene zakona od strane uprave u odnosu na inspekcijske

organe, transakcije mogu biti osporene od strane poreskih vlasti i Preduzeću može biti određen dodatni iznos poreza, kazni i kamata.

U skladu sa Zakonom o poreskom postupku Republike Srpske i Zakonom o indirektnom oporezivanju BiH, period zastarjelosti poreske obaveze je 5 godina. To praktično znači da poreske vlasti imaju pravo da odrede plaćanje neizmirenih obaveza u roku od 5 godina od trenutka kada je obaveza nastala. Ove činjenice utiču da poreski rizik u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini bude značajno viši od onog u zemljama sa stabilnim i razvijenijim poreskim sistemom.